

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-30784/12
Podgorica, 29.01.2019. godine

IZMJENA 3
Tenderske dokumentacije broj 110/18 od 31.12.2018. godine

1. Tačka „Uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude“ mijenja se u dijelu „I Način pripremanja ponude u pisanoj formi“ za tačku br. 8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i glasi:

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. **Ponuđač je dužan da u originalu dostavi dokaz za koje je to izričito zahtijevano tenderskom dokumentacijom: ovlašćenje proizvođača da može ponuditi njegove proizvode po predmetnom postupku.**

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

U ime komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Jelena Mićanović

